



MONTENEGRIN JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES

Volume 8. 2024. Issue 1.



CIP - Каталогизација у публикацији  
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње  
**COBISS.CG-ID 32743952**

**ISSN 2536-5592**

**Publisher: Center for Geopolitical Studies**



Center for Geopolitical Studies

Časopis *Montenegrin Journal for Social Sciences* upisan je u evidenciju  
medija, Ministarstva kulture Crne Gore pod rednim brojem **782**.



**Volume 8. 2024. Issue 1. Podgorica, june 2024.**

Publishing this issue of MJSS was supported by the  
Ministry of Science of Montenegro

**Editor in Chief:** Adnan Prekić

**Editors:** Zivko Andrijasevic, Dragutin Papovic, Ivan Tepavcevic, Milan Scekic.

**International editorial board:** John K. Cox, North Dakota State University, Fargo, UNITED STATES; Tvrtnko Jakovina, University of Zagreb, Zagreb, CROATIA; Lidia Greco, University of Bari, Bari, ITALY; Helena Binti Muhammad Varkkey, University of Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA; Vít Hloušek, Masaryk University, Brno, CZECH REPUBLIC; Adrian Hatos, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, ROMANIA; Srdja Pavlovic, University of Alberta, CANAD

**Montenegrin Journal for Social Sciences is indexed in:** CEOL - Central and Eastern European Online; ERIH PLUS; Google Scholar; Index Copernicus; CiteFactor; Scientific Indexing Services (SIS); ISRA - Journal impact factor; Electronic Journals Library; ROAD; General Impact Factor; OAJI - Open Academic Journals Index; Slavic Humanities Index.

**Proofreading and lecture in English:** Danijela Milićević

**Proofreading and lecture in Montenegrin:** Miodarka Tepavčević

**Address:** Danila Bojovića bb 81 400 Nikšić, Montenegro;

**E-mail:** mjss@ucg.ac.me

**www.mjss.ac.me**

**Prepress and print:** Pro file – Podgorica

**Circulation:** 100 copies



**Volume 8. 2024. Issue 1. Podgorica, June 2024.**

## **CONTENTS:**

STUDENT PROTESTS OF 1968 - MONTENEGRIN PERSPECTIVE <b>Vukadin NISAVIC</b> .....	p.7.
ROMAN AND BYZANTINE DALMATIA ON THE TERRITORY OF MONTENEGRO UNTIL THE MIDDLE OF THE 13TH CENTURY <b>Dragutin PAPOVIC</b> .....	p.51.
THE FOREIGN POLICY OF FRANCE IN THE TIME OF LOUIS XIV <b>Milivoj BESLIN, Adnan PREKIC, Milos TIRNANIC</b> .....	p.83.
COMMUNICATING TOURIST OFFER IN A FOREIGN LANGUAGE HIGH- AND LOW-CONTEXT COUNTRY TESTIMONIALS <b>Marijana M. PRODANOVIC1, Ieva BRAZAUSKAITE ZUBAVICIENE, Asta PUKIENE, Albertas JUODEIKA</b> .....	str.113.
US DIPLOMACY AND POLITICAL LIFE ON THE PAGES OF THE "GLASA CRNOGORCA" 1873-1914 <b>Ivan TEPAVCEVIC, Predrag ADZIC</b> .....	p.145.
A DIFFERENT PERSPECTIVE OF MONTENEGRO IN THE 20TH CENTURY- Book review: Milan Scekic, Inventing history-Review of the interpretation of the history of Montenegro in the 20th century <b>Edin SMAILOVIC</b> .....	p.165.
THINKING ABOUT THE PAST TO BUILD THE FUTURE–Book review: Dragan Markovina, Lebanon on the Neretva: the culture of memory and oblivion <b>Vukadin NISAVIC</b> .....	p.169.
RESIDENTIAL HELL-Book review: Aleksandar R. Miletic, Residential Hell - Rent Controlled System in Southeast, Eastern and Central Europe 1914-1930 <b>Jovan MUHADINOVIC</b> .....	p.173.
A GENERATION THAT IGNORES HISTORY HAS NO PAST AND NO FUTUR E-Book review: Teaching manual: Igor Radulović, Miloš Vukanović, War crimes of the 90s in the verdicts of the Montenegrin judiciary <b>Filip KUZMAN</b> .....	p.181.
<b>INSTRUCTIONS FOR AUTHORS</b> .....	p.185.

**Glavni i odgovorni urednik:** Adnan Prekić

**Urednici:** Živko Andrijašević, Dragutin Papović, Ivan Tepavčević

**Međunarodni uređivački odbor:** John K. Cox, North Dakota State University, Fargo, UNITED STATES; Tvrtko Jakovina, University of Zagreb, Zagreb, CROATIA; Lidia Greco, University of Bari, Bari, ITALY; Helena Binti Muhamad Varkkey, University of Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA; Vít Hloušek, Masaryk University, Brno, CZECH REPUBLIC; Adrian Hatos, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, ROMANIA; Srđa Pavlović, University of Alberta, KANADA.

**Montenegrin Journal for Social Sciences indeksira se u sljedećim naučnim bazama:** CEOL - Central and Eastern European Online; ERIH PLUS; Google Scholar; Index Copernicus; CiteFactor; Scientific Indexing Services (SIS); ISRA - Journal impact factor; Electronic Journals Library; ROAD; General Impact Factor; OAJI - Open Academic Journals Index; Slavic Humanities Index.

**Lektura i korektura na engleskom:** Danijela Milićević

**Lektura i korektura na crnogorskom:** Miodarka Tepavčević

**Adresa:** Danila Bojovića bb 81 400 Nikšić, Crna Gora;

**E-mail:** mjss@ucg.ac.me

**www.mjss.ac.me**

**Priprema i štampa:** Pro file – Podgorica

**Tiraž:** 100 primjeraka



**Volume 8. 2024. Issue 1. Podgorica, June 2024.**

# SADRŽAJ:

STUDENTSKI PROTESTI 1968. – CRNOGORSKA PERSPEKTIVA <b>Vukadin NIŠAVIĆ</b> .....	str.7.
RIMSKA I VIZANTIJSKA DALMACIJA NA PROSTORU CRNE GORE DO SREDINE XIII VIJEKA <b>Dragutin PAPOVIĆ</b> .....	str.51.
SPOLJNA POLITIKA FRANCUSKE U VRIJEME LUJA XIV <b>Milivoj BEŠLIN, Adnan PREKIĆ, Miloš TIRNANIĆ</b> .....	str.83.
COMMUNICATING TOURIST OFFER IN A FOREIGN LANGUAGE HIGH- AND LOW-CONTEXT COUNTRY TESTIMONIALS <b>Marijana M. PRODANOVIC1, Ieva BRAZAUSKAITE ZUBAVICIENE, Asta PUKIENE, Albertas JUODEIKA</b> .....	str.113.
AMERIČKA DIPLOMATIJA I POLITIČKI ŽIVOT NA STRANICAMA GLASA CRNOGORCA 1873-1914 <b>Ivan TEPAVCEVIC, Predrag ADZIC</b> .....	str.145.
DRUGAČIJA PERSPEKTIVA CRNOGORSKOG 20.VIJEKA-Prikaz knjige: Milan Šćekić, Izmišljanje istorije-Osvrt na tumačenje istorije Crne Gore 20.vijeka <b>Edin SMAILOVIĆ</b> .....	str.165.
PROMIŠLJANJE PROŠLOTI RADI IZGRADNJE BUDUĆNOSTI-Prikaz knjige: Dragan Markovina, Libanon na Neretvi: kultura sjećanja i zaborava <b>Vukadin NIŠAVIĆ</b> .....	str.169.
STAMBENI PAKAO-Prikaz knjige: Aleksandar R. Miletić, Stambeni pakao-sistem kontrolisane stanabine u Jugoistočnoj, Istočnoj i Srednjoj Evropi 1914-1930 <b>Jovan MUHADINOVIC</b> .....	str.173.
GENERACIJA KOJA IGNORIŠE ISTORIJU NEMA PROŠLOST, A NI BUDUĆNOST- Prikaz priručnika za nastavu: Igor Radulović, Miloš Vukanović, Ratni zločini 90-ih u presudama crnogorskog pravosuđa <b>Filip KUZMAN</b> .....	str.181.
<b>UPUTSTVA ZA AUTORE</b> .....	str.185.

## Review

### PROMIŠLJANJE PROŠLOSTI RADI IZGRADNJE BUDUĆNOSTI

Prikaz knjige: Dragan Markovina, *Libanon na Neretvi: kultura sjećanja i zaborava*, UNIVERSITY PRESS, Sarajevo, 2023. str. 139.

Vukadin NIŠAVIĆ<sup>1</sup>

Narodni muzej Crne Gore, Nikšić, Crna Gora

email: [vukadin.nisavic@narodnimuzej.me](mailto:vukadin.nisavic@narodnimuzej.me)

Sarajevska izdavačka kuća University Press u ediciji CIVITAS objavila je 2023. godine drugo izdanje knjige *Libanon na Neretvi* istoričara Dragana Markovine. Knjiga se sastoji od jedanaest poglavlja, s tim što su dva (*Melankolija poraza ljeta 2019: skice za zbirku priča* i *Kronika stagnacije: „Oslobodenje“ i „Telegram“ 2018–2019.*) podijeljena u dvanaest, odnosno sedamnaest manjih poglavlja. U ovom izdanju se pored novog predgovora nalaze i dva nova poglavlja: *Grad iznova izmišljen* i „Velež“ i vrijeme pomirenja.

Knjiga *Libanon na Neretvi* govori o Mostaru, njegovim stanovnicima, istorijskim traumama sa kojima su suočeni, nacionalizmima i mogućim načinima održivog budućeg života. Ova knjiga nije klasično istoriografsko djelo, već predstavlja niz eseja, ili kratkih razmišljanja autora o samom gradu, a prije svega o onome što je grad proživio tokom rata devedesetih, što je u velikoj mjeri odredilo njegov savremeni život i pretvorilo ga u svojevrsni hercegovački *Libanon*. Upravo iz posebnog karaktera ove knjige proizilazi i naglašen lični doživljaj autora, koji nije hladni posmatrač svih dešavanja, već neko ko emotivno doživljava prob-

<sup>1</sup> Vukadin NIŠAVIĆ (1996) – osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beranama. Diplomirao je 2019. godine na Studijskom programu Istorija na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a na istom studijskom programu je i magistrirao 2024. godine. Radi kao kustos u Narodnom muzeju Crne Gore. Učesnik je više ljetnjih škola predavanja i seminara. Tokom 2020. bio je stipendista Međunarodne parlamentarne stipendije (IPS) u Berlinu.

leme Mostara. Na taj način čitalac pored analiza društveno-političkih i kulturnih fenomena grada prati i autorovu dramu prihvatanja Mostara onakvog kakav je on danas, sa jasnom sviješću o potrebi da se nešto učini kako bi život u njemu bio bolji za sve. Ovakav stav nemoguće je razumjeti ukoliko se ne zna da je Dragan Markovina rođen u Mostaru 1981. godine i da je kao dječak proživio početak sukoba devedesetih. Ubrzo se preselio u Split, da bi u kasnijim godinama rijetko posjećivao rodni grad, razočaran onim u šta se Mostar pretvorio nakon rata. Ipak, kako je u jednom trenutku grad profunkcionisao, sprovodenjem lokalnih izbora, tako se mijenjao i njegov odnos prema Mostaru. Danas Markovina konstatuje da se Mostar pomjerio sa mrtve tačke, iz stanja zamrznutog konflikta, kao i da je koliko-toliko počeo normalno funkcionisati.

U prvih šezdesetak strana autor analizira stanje u Mostaru danas, pri čemu prepoznaće četiri različita Mostara – jugoslovenski, srpski, bošnjački i hrvatski. U pitanju su ne samo četiri različita sjećanja i tumačenja prošlih događaja o istom gradu već i četiri različite vizije budućnosti Mostara. Markovina jedino u jugoslovenskoj viziji grada, pod kojom on podrazumijeva Mostar u vrijeme samoupravnog socijalizma, nalazi prosvjetiteljsku snagu. Jugoslovenski Mostar, kojem autor ne krije svoju pripadnost, predstavlja *modernistički eksces*, koji je omogućio gradu da živi potpuno drugačije od onoga što Mostar proživljava danas, rastrzan nacionalističkim viđenjima grada, čija problematičnost se nalazi u ideji da grad treba učiniti homogenim i po mjerilima jedne nacije. Upravo tome je Mostar svjedočio devedesetih godina 20. vijeka, kada su srpski, hrvatski i bošnjački nacionalizmi vodili borbu da grad učine podobnim njihovim vizijama, što je dovelo do zločina, nasilja i protjerivanja neistomišljenika i inoplemenika. Jedna od karakteristika nacionalističkih koncepcija Mostara jeste iracionalnost, što se ogledalo, na primjer, u težnji da izrazito višencionalnu strukturu grada, u kojoj je prije 1993. godine bilo 34% Hrvata, 35% Bošnjaka, 19% Srba i oko 10% Jugoslovena, pretvore u grad prijatan za život samo jedne nacije. Zato Markovina i ističe jugoslovenski Mostar ne samo kao primjer suživota svih nacija u gradu već i kao glavnog neprijatelja *nacionalističkih Mostara*, kojima je socijalističko nasljeđe upravo najveći trn u oku, pošto je potvrđivalo koncepciju da je zajednički život u gradu različitih nacija moguć.

Markovina se ne zaustavlja samo na analizi prošlih događaja, već daje i konkretnе prijedloge koji bi mogli pomoći gradu da *krene dalje*. Jedan od takvih prijedloga vezan je za izgradnju muzeja sjećanja, koji bi bio podijeljen na četiri dijela u kome bi svaka zajednica imala slobodu prikazati sopstveno viđenje prošlosti grada. Zamisao autora sastoji se u ideji da bi različite verzije prošlosti grada postavljene jedna pored druge, pod istim krovom, morale stupiti u međusobnu interakciju i dijalog, što bi vodilo upoznavanju i razumijevanju onog drugog. Uz to, posjetioci muzeja došavši u dodir sa četiri različite priče o prošlosti istog grada mogu sami izvesti zaključak koji im se bude učinio najispravnijim. Autor ipak prepoznaje i određeni minimum saglasnosti koji je nužan da bi se zajednička budućnost mogla graditi, a ona se između ostalog sastoji od vrijednosti antifašizma, kao i iskrenog suočavanja sa zločinima počinjenim u ratu devedesetih.

Od poglavlja *Melankolija poraza ljeta 2019: skice za zbirku priča* koje je dalje podijeljeno na dvanaest poglavlja, kao i sljedeće *Kronika stagnacije: „Oslobodenje“ i „Telegram“ 2018–2019.* koje je podijeljeno na sedamnaest poglavlja knjiga postaje nekohherentna. U ovim poglavljima se mogu naći autorova razmišljanja o simboličnim datumima vezanim za grad, ličnim poznanstvima, stripovima, starom i novom mostu, Veležu i dr. Iako se relevantnost zapažanja u tim poglavljima ne dovodi u pitanje, ostaje nejasno zašto ona nijesu grupisana i učinjena kompaktnijim. Na primjer, nejasno je zašto sve priče o Veležu ne stoje jedna pored druge ili objedinjene u jedno veliko poglavlje. Slično je i sa pričom o konkurisanju Mostara za evropsku kulturnu prijestonicu, o čemu govori poglavljje *Je li doista sve premostivo i može li Mostar postati Europska prijestolnica kulture 2024?* da bi nakon sedam poglavlja uslijedilo ono sa naslovom *Zašto Mostar nije uspio postati Europska prijestolnica kulture?* Možemo primijetiti da bi smislenije bilo da se ova dva poglavlja nalaze jedno pored drugog. Pored toga ono što se može uočiti jesu i ponavljanja pojedinih djelova, tako da se na više mesta može čitati o partizanskom groblju i Bogdanovićevom opisu gradnje (strane 42, 72–73, i 123), nacionalnoj strukturi grada (strane 28. i 39) i fudbal-skom klubu Velež (strane 43, 101–102 i 112–113).

Na kraju možemo zaključiti da knjiga Dragana Markovina pruža zanimljivu analizu kompleksne prošlosti Mostara. Autorova promišljanja obojena su ličnim doživljajem, ali to ne umanjuje vrijednost i utemeljenost sudova koje on iznosi u ovoj knjizi. Markovina se ne zadržava samo na postavljanju dijagnoza i analiziranju trauma iz prošlosti jednog društva, već nudi i konkretne ideje kako učiniti jednu podijeljenu zajednicu funkcionalnom. Najveća vrijednost ove knjige predstavlja to što autor demonstrira sposobnost istorije da ne bude samo promišljanje djelovanja ljudi u prošlosti, nego i da na osnovu svojih naučno ute-meljenih rezultata nudi rješenja i za sadašnjost.